


365.000 € Parcel·la - Venut/uda

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Las Rozas, Madrid

Espanya » Madrid » Las Rozas » 28290

845m²

Dimensions del terreny



Contacti'ns sobre aquesta propietat

+34 912 624 578 • lasrozas@lucasfox.es • lucasfox.cat • Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya

365.000 € Parcel·la - Venut/uda

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Las Rozas, Madrid

Espanya » Madrid » Las Rozas » 28290

845m²

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

lucasfox.cat/go/rzs34563

Preciosa parcel·la amb una superfície edificable de 676 m², per construir un habitatge independent de fins a 2 plantes més àtic i opció a soterrani en venda al centre de Las Matas.

Lucas Fox presenta a la venda aquest fantàstic terreny urbanitzable, totalment pla, amb una superfície total de 845 m². Es tracta d'una parcel·la amb una superfície edificable de 676 m², en una via urbana al centre de Las Matas, a 5 minuts caminant del tren de rodalies.

La parcel·la es troba a la zona nord-oest de Madrid a 25 quilòmetres del centre de Madrid i ofereix un excel·lent estil de vida i una bona infraestructura, a més d'un entorn natural amb unes vistes espectaculars. Compta amb una àmplia oferta de col·legis privats, concertats i públics a la zona. Així mateix, gaudeix d'immillorables vistes al parc regional de la Conca Alta del Riu Manzanares i a la serra a Las Matas, Las Rozas de Madrid.

Es beneficia d'equipament d'aigua, electricitat, clavegueram, enllumenat públic i voreres. Aquest terreny es troba qualificat per a residencial unifamiliar (vil·les) podent edificar fins a dues plantes.

En resum, es tracta d'un terreny que ofereix diferents oportunitats per construir el vostre habitatge en una zona que permet tenir una excel·lent qualitat de vida. La parcel·la està envoltada de tots els serveis necessaris a menys de 5 minuts: estació de rodalies, supermercats, centre de salut, col·legi, parada d'autobús interurbà, zones verdes i esportives.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitar-nos al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas, per ampliar la informació o per [@lucasfox.lasrozas](https://twitter.com/lucasfox.lasrozas).

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada immoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuais les declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecte al immoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'immoble i, per tant, tota informació està lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'immoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distàncies ja que només són aproximades.

Contacti'ns sobre aquesta propietat

+34 912 624 578 • lasrozas@lucasfox.es • lucasfox.cat • Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya